

**PHILIPS**

Radio sa  
Satom

Serija 4000

TAR4500



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Bitno</b>	<b>2</b>
	Sigurnost	2
<b>2</b>	<b>Vaš radio sa satom</b>	<b>3</b>
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radija sa satom	4
<b>3</b>	<b>Započnimo</b>	<b>5</b>
	Stavite baterije	5
	Povezivanje napajanja	5
	Uključite/Prebacite se na stanje pripravnosti	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Prilagodite osvjetljenje displeja	5
<b>4</b>	<b>Postavljanje sata/alarma</b>	<b>6</b>
	Postavljanje sata	6
	Postavite vrijeme alarma	6
	Aktivirajte/deaktivirajte mjerača vremena alarma	6
	Odgodite alarm	6
	Zaustavite zvukove alarma	6
	Postavite mjerača vremena mirovanja	6
<b>5</b>	<b>Slušati FM Radio</b>	<b>7</b>
	Podesite na FM radio stanice	7
	Pohranite FM radio stanice automatski	7
	Pohranite FM radio stanice ručno	7
	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	7
<b>6</b>	<b>Ostale funkcije</b>	<b>8</b>
	Postavite ljetno računanje vremena	8
	USB utor tipa C izlazni priključak za punjenje	8
<b>7</b>	<b>Specifikacije proizvoda</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Rešavanje problema</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>9</b>
	Usklađenost	9

# 1 Bitno

## Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Slijedite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora topote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplost.
- Zaštitite napojni kabel od hodanja preko njega ili njegovog ubadanja, posebno na priključcima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz radija sa satom.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Isključite aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uredaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uredaj, ako je uredaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- UPOZORENJE pri uporabi baterije - Kako bi se spriječilo curenje baterije koje može izazvati tjelesnu ozljedu, oštećenje imovine ili oštećenje radija sa satom:
- Nemojte mijesati nove i stare baterije. Nemojte mijesati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (Ni-Cad, Ni-Mh, itd.) baterije.
- UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamijene. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija u ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, pohrane ili prijevoza i nizak pritisak zraka na visokoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosnu opasnost.

- Nemojte zamjenjivati bateriju neispravnom vrstom koja može pobijediti zaštitu (primjerice neke litijumske baterije).
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom ili izuzetno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tečnosti ili plina.
- Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uredaju.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač (ako je uključen) neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.
- Ukoliko sumnjate da je baterija progutana ili smještena unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom djeci. Pobrinite se da je dio za bateriju potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se dio za bateriju ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.
- Ovaj radio sa satom ne smije se izlagati kapanju niti prskanju.
- Na radio sa satom nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti (primjerice predmete napunjene tekućinom, upaljene svjeće).
- Kada se utikač direktnog adaptéra koristi kao isključeni uredaj, isključeni uredaj ostaće spremam za rad.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0°C i 45°C.

## 2 Vaš radio sa satom

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod



S ovim radiom sa satom možete

- slušati FM radio;
- postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme;
- napunite svoje mobilne uređaje.



### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija




TAR4500/10



#### Napomena

- Količina napognog adaptora i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

## Pregled radija sa satom



### ①

- Uključite ili se prebacite na stanje pripravnosti.

### ② VOL +

- Podešavanje jačine zvuka.

### ③ HOUR / TUN –

- Postavite vrijeme.
- Podesite na FM radio stanicu.
- Odaberite prethodnu unaprijed postavljenu stanicu.

### ④ ALR 1

- Postaviti alarm.

### ⑤ PRESET

- Pohranite radio stanice u memoriji.
- Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu.

### ⑥ SCAN

- Skenirajte i pohranite radio stanice automatski.

### ⑦ VOL –

- Podešavanje jačine zvuka.

### ⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS

- Odgodite alarm.
- Podesite svjetlinu prikaza.

### ⑨ SLEEP

- Postavite mjerača vremena mirovanja.

### ⑩ DST / SET

- Postavite ljetno računanje vremena.
- Postavite vrijeme.

### ⑪ ALR 2

- Postaviti alarm.

### ⑫ MIN / TUN +

- Postavite minute.
- Podesite na FM radio stanicu.
- Odaberite sljedeću unaprijed postavljenu stanicu.

### ⑬ Dispunjator

- Prikaži trenutni status.

### ⑭ USB utor tipa C izlazni priključak za punjenje

- Napunite svoje mobilne uređaje.

### ⑮ FM Antena

- Povežite se na dati napojni adapter.

# 3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


## Stavite baterije

Baterije mogu samo pohraniti postavke sata i alarma.



### Upozorenje

- Rizik od eksplozije! Baterije držite dalje od toplove, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlazu.
- Nemojte miješati tipove baterija: npr. alkalne sa cink-ugljeničnim. Koristite samo baterije istog tipa u setu.



- Otvorite dio za bateriju na dnu jedinice.
- Umetnite 2 kom baterija AAA (ne dostavljaju se) s ispravnim polaritetom (+/-), kako je naznačeno, zatim zatvorite dio za bateriju.


## Povezivanje napajanja



### Upozorenje

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj strani radija sa satom.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada ne izvlačite kabl.

Spojite strujni adapter na zidnu utičnicu.



### Napomena

- Količina napajnog adaptora i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

## Uključite/Prebacite se na stanje pripravnosti

- Pritisnite ⏹ za uključivanje.  
↳ Radio se prebacuje na FM izvor.
- Pritisnite ⏹ za prebacivanje jedinice na stanje pripravnosti.  
↳ Prikazuje se vrijeme (ako je postavljeno).

## Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite VOL +/VOL – za podešavanje volumena.

## Prilagodite osvjetljenje displeja

Pritisnite BRIGHTNESS za odabir različitih nivoa svjetlini ili isključite ekran prikaza:

- High (Visoko)
- Medium (Srednje)
- Low (Nisko)
- Off (Isključeno)



### Napomena

- Tipska pločica nalazi se na dnu radija sa satom.

# 4 Postavljanje sata/ alarma

## Postavljanje sata



### Napomena

- Možete samo podešiti vrijeme u načinu stanja pripravnosti.

- U načinu pripravnosti, pritisnite **SET** za aktiviranje načina postavki sata, „24H“ treba zasvijetliti.
- Pritisnite **TUN +/TUN** – za odabir formata sata <12H> ili <24H>, zatim pritisnite **SET** za postavljanje, vrijeme će zatreperiti.
- Pritisnite **HOUR** za postavljanje časova i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SET** za potvrdu.  
↳ Vrijeme je postavljeno.



### Napomena

- Ako nikakvo dugme nije pritisnuto za pribl. 10 sekundi, jedinica automatski izlazi iz načina postavljanja.

## Postavite vrijeme alarma



### Napomena

- Pazite da ste ispravno postavili sat.

- Pritisnite i držite **ALR 1** ili **ALR 2** na tri sekunde za aktiviranje načina postavljanja alarma, ikonica **1** ili **2** i vrijeme alarma će treperiti.
- Pritisnite **HOUR** za postavljanje časa i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu, ikonica **1** ili **2** i "bUZ" (izvor alarma) će treperiti.
- Pritisnite **TUN +/TUN** – za odabir izvora alarma: zvučnika ili radio, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu.
  - Ako odaberete radio kao izvor alarma, ikonica **1** ili **2** i unaprijed postavljeni broj radio stanice će treperiti, pritisnite **TUN +/TUN** – za odabir unaprijed postavljene radio stanice, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu.



### Savjet

- Jedinica izlazi iz načina postavljanja alarma kada ne radi nešta deset sekundi.
- Isteklo vrijeme alarma je 60 minuta ako nema korisničke radnje.

## Aktivirajte/deaktivirajte mjerača vremena alarma


Pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za aktiviranje ili deaktiviranje mjerača vremena alarma.

- ↳ Ako je mjerač vremena alarma aktiviran, pojavice se ikonice **1** ili **2**.
- ↳ Ako je mjerač vremena alarma deaktiviran, nestaneće ikonice **1** ili **2**.

## Odgodite alarm

Kada se alarm oglaši pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm se odgadava i ponavlja zvonjenje deset minuta kasnije.
- ↳ Ikonica **1** ili **2** će treperiti.
- Tokom vremena odgađanja alarma, pritisnite **SNOOZE** za odabir drugog perioda (u minutama) za pojačavanje zvona.



## Zaustavite zvukove alarma


Kada se alarm oglaši pritisnite **OFF** ili odgovarajući **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.

## Postavite mjerača vremena mirovanja

Ovaj radio sa satom može se prebaciti na stanje pripravnosti automatski nakon unaprijed postavljenog perioda.

- Pritisnite **SLEEP** za odabir perioda (u minutama).  
↳ Radio sa satom se prebacuje na stanje pripravnosti automatski nakon unaprijed postavljenog perioda.



Za deaktiviranje mjerača vremena mirovanja:

- Pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).

# 5 Slušati FM Radio



## Napomena

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podesite položaj FM antene.



## Napomena

- Možete pohraniti maksimalni 20 FM radio stanica.

## Podesite na FM radio stanice

- 1 Pritisnite **Power** za uključivanje radija sa satom.
- 2 Pritisnite i držite **TUN +/TUN –** na tri sekunde.  
↳ Radio sa satom podešava se na stanicu s jakim prijemom automatski.
- 3 Ponovite korak 2 da biste podesili više radio stanica.

Da biste ručno podesili na stanicu:

Pritisnite **TUN +/TUN –** za odabir frekvencije.



## Napomena

- Rešetka za podešavanje radija sa satom je 50 kHz, radio frekvencija na ploči za prikaz povećaće se za 0,1 MHz pritiskom na **TUN +/TUN –** dva puta.

## Pohranite FM radio stanice automatski

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite i držite **SCAN** na tri sekunde.

↳ Jedinica pohranjuje sve dostupne FM radio stanice automatski i emituje prvu stanicu.

## Pohranite FM radio stanice ručno

- 1 U FM načinu rada podešavanja, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **RESET** 3 sekunde da aktiviranjem načina programiranja.  
↳ Unaprijed postavljeni broj počinje treperiti.
- 3 Pritisnite **TUN +/TUN –** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **RESET** ponovo da potvrdite.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste pohranili više FM radio stanica.



## Savjet

- Za uklanjanje unaprijed postavljene stанице, pohranite drugu stanicu na njenu mjesto.

## Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

Opcija A:

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **RESET** za odabir unaprijed postavljenog broja.

Opcija B:

- 1 U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **RESET**.
- 2 Pritisnite **TUN +/TUN –** za odabir unaprijed postavljene radio stanice.



## Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stanicu će se automatski potvrditi.


## 6 Ostale funkcije

### Postavite ljetno računanje vremena

Pritisnite DST na tri sekunde za uključivanje/isključivanje funkcije ljetnog računanja vremena.

- ↳ Ako je ljetno računanje vremena ON, dodajte jedan sat u trenutnom vremenu, pojavice se „DST“.
- ↳ Ako je ljetno računanje vremena OFF, oduzmite jedan čas u trenutnom vremenu, nestane „DST“.

### USB utor tipa C izlazni priključak za punjenje



Povežite kraj standardne veličine USB kabla (nije uključen) na USB utor tipa C na stražnjoj strani jedinice i povežite drugi kraj na utor za punjenje na svom uređaju.

## 7 Specifikacije proizvoda



#### Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obaveštenja.

#### Pojačalo

Izlazna snaga	RMS 700mW @10% THD; Maks. 1,4 W
---------------	---------------------------------

#### Podešivač (FM)

Opseg Podešavanja	87,5-108 MHz
Rešetka za Podešavanje	50 kHz
Osjetljivost - Mono, 26 dB S/N Odnos	<22 dBf
Ukupno harmoničko izobličenje	<10%
Odnos signala i buke	>50 dBA

#### USB utor za punjenje tipa C

Punjenje	5,0 V ≈ 2,0 A
----------	---------------

#### Opšte informacije

Napajanje	5,0 V ≈ 3,0 A
Potrošnja Energije za Rad	<2 W
Potrošnja energije u mirovanju	<1 W
Dimenzije (Š x V x D)	103x103,5x103 mm
Težina (Glavna jedinica)	345 g

# 8 Rešavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte sami da popravljate uređaj. Ako naidete na probleme pri korištenju ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego što odnesete u servis. Ako problem i dalje nije riješen, posetite Philips veb-stranicu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kada stupite u kontakt sa kompanijom Philips, vodite računa da se uređaj nalazi u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

### Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

### Bez zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

### Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo spojite AC utikač a potom uključite zvučnik ponovo.

### Loš radio prijem

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Potpuno izvucite i podesite položaj antene.

### Alarm ne radi

- Postavite sat/alarm ispravno.

### Postavljanje sata/alarm je obrisan

- Napajanje je prekinuto ili napojni priključak odspojen.
- Resetirajte sat/alarm.
- Zamjenite pričuvne baterije.

# 9 Obavještenje

## Usklađenost

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da treba da se predá u odgovarajući centar za recikliranje. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAR4500\_10\_UM\_V1.0

